

t67_tmap_1
(TMcLFs7E8QUg5tjYB6UCP9DaT3D4iTn9aQ4)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_tmap_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (m1_pre_topc X0 X0) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.(((v1_funct_1 X2) \wedge \\ & ((v1_funct_2 X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & X0 X1)))))) \wedge ((v1_funct_1 X3) \wedge ((v1_funct_2 X3 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 \\ & X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))))) \Rightarrow (r2_funct_2 X0 X1 X2 X2) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((v1_funct_1 X2) \wedge \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))) \Rightarrow (k2_partfun1 \\ & X0 X1 X2 X3 = k5_relat_1 X2 X3) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((v1_relat_1 X1) \wedge (v4_relat_1 X1 X0)) \Rightarrow (k5_relat_1 X1 X0 = X1) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_pre_topc X1 X0) \Rightarrow (l1_pre_topc X1)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc \\
& X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v2_pre_topc X1) \wedge (l1_pre_topc \\
& X1)))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_pre_topc X2 X0) \Rightarrow (\forall X3.(m1_pre_topc \\
& X3 X0) \Rightarrow (\forall X4.((v1_funct_1 X4) \wedge ((v1_funct_2 X4 (u1_struct_0 \\
& X2) (u1_struct_0 X1)) \wedge (m1_subset_1 X4 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\
& (u1_struct_0 X2) (u1_struct_0 X1)))))) \Rightarrow ((m1_pre_topc X3 X2) \Rightarrow \\
& (k3_tmap_1 X0 X1 X2 X3 X4 = k2_partfun1 (u1_struct_0 X2) (u1_struct_0 \\
& X1) X4 (u1_struct_0 X3))))))
\end{aligned} \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \Rightarrow ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge (v5_relat_1 X2 X1)) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \Rightarrow (v1_relat_1 X2) \tag{8}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc \\
& X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v2_pre_topc X1) \wedge (l1_pre_topc \\
& X1)))) \Rightarrow (\forall X2.((\neg v2_struct_0 X2) \wedge (m1_pre_topc X2 X0)) \Rightarrow (\\
& \forall X3.((v1_funct_1 X3) \wedge ((v1_funct_2 X3 (u1_struct_0 X2) \\
& (u1_struct_0 X1)) \wedge (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\
& (u1_struct_0 X2) (u1_struct_0 X1)))))) \Rightarrow (r2_funct_2 (u1_struct_0 \\
& X2) (u1_struct_0 X1) X3 (k3_tmap_1 X0 X1 X2 X2 X3))))
\end{aligned}$$